`
ވޮލިއުމް: 47 އަދަދު: 61 ތާރީޚު: 3 ޝަޢުބާން 1439 – 19 އެޕްރީލް 2018 ބުރާސްފަތި
ރިފަރެންސް ނަންބަރު: TR-2018/A16
އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާ މެދުވެރިކޮށް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ގަވާއިދަށް
2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 ގަވާއިދުތަކާ އި އުސޫލުތަ އް ގެޒެ ޓުގަ އި ޝާ އިޢުކު ރާނީ ކޮން މެ ހަފްތާއެ އްގެ ހޯމަ ދު ވަ ހާ އި
ރައީސުލް ޖުމްހޫރި އްޔާ ގެ އޮ ފީ ސް
ބުރާސްފަތި ދުވަ ހު އެ ވެ.
ބޮޑުތަކުރުފާ ނުމަ ގު  ހޯމަ ދު ވަހު ގެ ގެޒެ ޓުގަ އި ޝާ އިޢުކު ރުމަ ށް ފޮ ނު އްވާ ގަވާއިދު ތަކާއި އުސޫލު ތަ އް
މާލެ، ދިވެ ހިރާ އް ޖެ ފޮ ނުއްވު މުގެ އެން މެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކު ރީ ހަފްތާގެ ބުރާ ސްފަތި ދު ވަހުގެ މެން ދު ރު
12:00 ގެ ކުރިން ނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަ ހު ގެ ގެ ޒެ ޓުގަ އި ޝާ އިޢުކު ރުމަށް ފޮ ނު އް ވާ
ނު: 333 6334 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލު ތައް ފޮ ނުއްވު މުގެ އެން މެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަ މުންދާ ހަފުތާ ގެ
ފޯ
އަ ން ގާރަ ދުވަ ހުގެ މެން ދުރު 12:00 ގެ ކުރިން ނެވެ.
ފެކްސް: 331 0274
 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫ ލުތައް ގެޒެޓު ގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނު އް ވާ ނީ
ވެބްސައިޓް: legalaffairs@po.gov.mv www.gazette.gov.mv އަށެ.ވެ

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
މާލެ، ދިވެހިރާއް ޖެ
ޓެކްސް ރޫލިންގ
އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާ މެދުވެ ރިކޮށް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެ ޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު
ގެނައު ން
ރިފަރެންސް ނަންބަރު: TR-2018/A16
ތާރީޚު: 19 އެޕްރީލް 2018 (ބުރާސްފަތި)
މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 14/2011 މެދުވެރި ކޮ ށް އި ޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2010 (ޓެކް ސް ނެގުމާބެހޭ އިދާ ރީ ޤާނޫނު) ގެ 84 ވަ ނަ
މާއްދެާގ ދަށުން ނެ ރެފައިވާ ރޫލިންގއެކެވެ. އެހެ ން ގޮތަކަ ށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަ ތެއްގައި މެނުވީ، ޤާނޫނަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަނުގައި ޙަވާލާދީފައި އެ ވަ ނީ
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2010 (ޓެކް ސް ނެގުމާބެހޭ އިދާ ރީ ޤާނޫނު) އަށެވެ. އަދި ގަވާއިދަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަނުގައި ޙަވާލާދީފައި އެ ވަނީ ގަވާއިދު
ނަންބަރު)2015/R-147 އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާ މެދުވެރިކޮށް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ގަވާއިދު) އަށެވެ. ޓެކްސް ދައްކާ
ފަރާތްތަކުން މި ރޫ ލިންގއަށް ތަބާވުމަ ށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރެއެވެ.
ތައާރަފު
1. މި ރޫލިންގގެ މަޤްޞަދަކީ ގަވާއިދުގެ 15 ވަނަ މާއްދާ އުވައިލުމެވެ.
ރޫލިންގ
2. ގަވާއިދުގެ 15 ވަނަ މާއްދާ އުވައިލުން.
ޢަމަލުކުރަން ފެ ށުން
3. މި ރޫލިންގއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ރޫލިންގ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚު ން
ފެށިގެންނެވެ.
3

MALDIVES INLAND REVENUE AUTHORITY
Malé, Republic of Maldives

4

TAX RULING

Second amendment to the Online Filing and Payment Regulation

Reference No.: TR-2018/A16
Date of issue: Thursday, 19 April 2018

This ruling is issued pursuant to the authority granted under Section 84 of the Tax Administration Act (Law Number 3/2010) as amended by Law Number 14/2011. Unless otherwise stated, all references to the Act are to the Tax Administration Act (Law Number 3/2010) as amended, and all references to the Regulation are to the Online Filing and Payment Regulation (Regulation Number 2015/R-147). This ruling is legally binding.

Introduction
1. This ruling repeals section 15 of the Regulation.

Ruling
2. Repeal section 15 of the Regulation.

Date of Effect
3. This ruling shall have effect from the date of its publication in the Government Gazette.

This is the unofficial translation of the original ruling issued in Dhivehi. In the event of conflict between this translation and the Dhivehi version of this ruling, the latter shall prevail. Therefore, it is advised that both the Dhivehi version of this ruling and this translation be read concurrently.